

**Društvo za osiguranje
„SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D.**

**GODIŠNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2024. GODINU**

Bijeljina, februar 2025. godine

SADRŽAJ

Uvodna riječ direktora	3
1. Osnovni podaci o Društvu	4
2. Poslovno okruženje i položaj Društva na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj	6
3. Računovodstvene politike	7
4. Organizaciona struktura	12
5. Zaposlenost	12
6. Ostvarena bruto premija osiguranja	13
7. Naknade iz ugovora o osiguranju(odštetni zahtjevi)	14
8. Finansijski rezultat	15
9. Finansijski položaj	19
10. Adekvatnost kapitala	28
11. Tehničke rezerve	29
12. Pokazatelji poslovanja	30
13. Transakcije sa povezanim licima	30
14. Donacije	32
15. Otkup vlastitih akcija	32
16. Događaji nakon dana bilansiranja	32
17. Procjena očekivanog budućeg razvoja	32
18. Istraživanje i razvoj	33
19. Poslovni segmenti	33
20. Finansijski instrumenti	33
21. Ciljevi i politike Društva u vezi sa upravljanjem rizicima i zaštita od rizika	33
22. Izloženost rizicima	34
23. Politika saosiguranja i reosiguranja	35
24. Pravila korporativnog upravljanja	35
25. Spisak uslova i tarifa	36

UVODNA RIJEČ DIREKTORA

Akcionarsko društvo za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“ počelo je sa radom 01.07.2016. godine na osnovu dozvole za rad *Agencije za osiguranje Republike Srpske* izdate pod brojem 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine. Dana 16.06.2016. godine osiguravajuće Društvo registrovano je kod Okružnog privrednog suda sa sjedištem u Bijeljini. Registrovane djelatnosti Društva su osiguranja od građanske odgovornosti, koja uključuju vrste osiguranja pod rednim brojevima 10., 11. i 12. u Odluci o vrstama osiguranja. Organi uprave Društva usvojili su sve neophodne uslove i tarife, pravilnike i druge interne akte.

Društvo je članica Biroa Zelene karte u Bosni i Hercegovini, Zaštitnog fonda Republike Srpske i Udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske. U cilju sigurnosti poslovanja i finansijske zaštite (likvidnosti i solventnosti) od negativnih posledica nastanka velikih šteta čija visina prelazi samopridržaj Društva, zaključeni su: Ugovor o reosiguranju domaće autoodgovornosti (sa „Bosna – Re“) i Ugovor o reosiguranju Zelene karte (Putem biroa Zelene karte BiH).

U skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim odredbama Društvo je izvršilo odabir i zaključilo Ugovore sa eksternim aktuarom i eksternim revizorom. Sistem internih kontrola u Društvu funkcionišu kroz funkcije internog revizora i Odbora za reviziju. Društvo je u potpunosti uskladilo svoje poslovanje u pogledu adekvatnosti kapitala, ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda sa aktuelnim zakonskim i podzakonskim aktima.

Permanentno su vođene aktivnosti na razvoju prodajne mreže kroz otvaranje novih prodajnih mjesta, njihovom tehničkom i kadrovskom osposobljavanju, a sve imajući u vidu definisane planske zadatke. Kontinuirano se radilo na stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih, te doslednoj primjeni tehnologije rada, procedura i aktivnosti koje se odvijaju u okviru registrovane djelatnosti Društva.

Provodeći sve poslovne aktivnosti Društvo je vodilo računa da ukupni troškovi poslovanja budu u okviru dozvoljenog iznosa, kao i izvršenje svih postavljenih planskih zadataka. Rezultat takvog rada i pristupa u konačnom je ostvarivanje pozitivnog finansijskog rezultata poslovanja, odnosno dobiti, koja je i planom definisana.

Obavljajući djelatnost, Društvo je sve vrijeme isticalo visoke standarde u pogledu kvaliteta usluge koju pruža, kao i servisiranja obaveza koje proizilaze iz osnovne djelatnosti Društva. U prilog tome govori i zanemarljiv broj pritužbi koje smo imali od strane korisnika naših usluga.

U Bijeljini,
Dana:28.02.2025.god.

Direktor

Nikola Gavrić

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

U skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10) Agencija za osiguranje Republike Srpske izdala je Rješenje broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine kojom je data dozvola za rad za obavljanje djelatnosti neposrednog osiguranja u vrstama neživotnih osiguranja i to:

- osiguranje od građanske odgovornosti, koje uključuje vrste osiguranja 10, 11. i 12. klasifikovane u Odluci o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 57/06) i Uputstva o primjeni odluke o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/07).

Na osnovu Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva „SAS-SuperP OSIGURANJE“ Bijeljina broj OPU- 650/2016 od 17.05.2016 i Rješenja Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine, Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-16-000 405 od 16.06.2016. godine upisalo je osnivanje Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJE LJINA, odnosno pod skraćenim nazivom: „SAS-SuperP OSIGURANJE“, a.d., BIJE LJINA. Sjedište Društva se nalazi u Bijeljini, Trg Draže Mihajlovića broj 12. Matični broj Društva je: 11146015. JIB: 4404049960008.

Osnivači, odnosno akcionari Društva su:

- 1) Veljko Đukić, iz Laktaša, ulica Kninska broj 6,
- 2) Miodrag Stojanović, iz Bijeljine, Trg Draže Mihajlovića broj 14 i
- 3) Rado Gavrić, iz Ugljevika, ulica Ćirila i Metodija broj 5.

Upisani i uplaćeni osnovni kapitala Društva iznosi: 2.500.000,00KM (slovima: dvamilionapetstohiljadakonvertibilnihmaraka).

Učešće u kapitalu po osnivačima iznosi:

- 1) Veljko Đukić.....1.250.000,00 KM ili 50%,
- 2) Miodrag Stojanović..... 625.000,00 KM ili 25%.
- 3) Rado Gavrić..... 625.000,00 KM ili 25%.

Lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom prometu je Natalija Delić-Lujić, Peljave bb Lopare, direktor Društva.

Djelatnost Društva je:

- 65.12. – Ostalo osiguranje,
- 65.20. – Reosiguranje,
- 66.21. – Procjena rizika i štete,
- 66.29. – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Na osnovu Rješenja o registraciji broj 05-0-Reg-16-000 857 od 07.11.2016. godine izvršena je promjena lica ovlašćenog za zastupanje Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJE LJINA, pa je kao direktor, tj. Lice ovlašćeno za zastupanje upisan:

- Nikola Gavrić, ul. Ćirila i metodija broj 5 Ugljevik.

Na osnovu Rješenja o registraciji broj 05-0-Reg-16-000 926 od 15.12.2016. godine izvršena je promjena djelatnosti (brisanje djelatnosti 65.20. reosiguranje) Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA, tako da je djelatnost Društva:

65.12. – Ostalo osiguranje,

66.21. – Procjena rizika i štete,

66.29. – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Rješenjem broj 059-0-Reg-17-000 880 od 11.09.2017. godine izvršeno je smanjenje kapitala (pokriće gubitka) tako da ukupan kapital iznosi 2.420.000,00 KM, a po osnivačima kako slijedi:

- 1) Veljko Đukić.....1.210.000,00 KM ili 50%,
- 2) Miodrag Stojanović..... 605.000,00 KM ili 25%.
- 3) Rado Gavrić..... 605.000,00 KM ili 25%.

Rješenjem broj 059-0-Reg-17-001 399 od 04.12.2017. godine izvršeno je smanjenje broja akcinara tako da ukupan kapital iznosi 2.420.000,00 KM, a po osnivačima kako slijedi:

- 1) Miodrag Stojanović..... 1.210.000,00 KM ili 50%.
- 3) Rado Gavrić..... 1.210.000,00 KM ili 50%.

Rješenjem broj 059-0-Reg-20-000 332 od 25.06.2020. godine izvršeno je povećanje kapitala u iznosu od 1.000.000,00 KM tako da ukupan kapital iznosi 3.420.000,00 KM, a po osnivačima:

- 1) Miodrag Stojanović 1.710.000,00 KM ili 50% i
- 2) Rado Gavrić 1.710.000,00 KM ili 50%.

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 13.06.2022. godine, broj: 059-0-Reg-22-000 334, izvršen je upis povećanja osnovnog kapitala Društva tako da osnovni kapital iznosi 4.420.000,00 KM.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE I POLOŽAJ DRUŠTVA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Društvo ima dozvolu izdatu od strane Agencija za osiguranje Republike Srpske broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine kojom je data dozvola za rad u Republici Srpskoj za obavljanje djelatnosti neposrednog osiguranja u vrstama neživotnih osiguranja i to osiguranje od građanske odgovornosti, koje uključuje vrste osiguranja 10, 11. i 12. klasifikovane u Odluci o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 57/06) i Uputstva o primjeni odluke o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/07).

U 2024. godini radilo je 14 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i 11 filijala društava sa sjedištem u Federaciji BiH.

S obzirom da se na relativno malom tržištu, djelatnošću osiguranja bavi veliki broj osiguravajućih društava utiču na to da se ovom djelatnošću nije uopšte jednostavno baviti, a da bi se postigla dobra pozicija zahtijevaju se veliki profesionalni i stručni nadzor.

Usled otežanih privrednih aktivnosti i niskog životnog standarda većina premije se odnosi na obavezna osiguranja, dok je mali dio premije odnosi na dobrovoljna osiguranja. U martu 2023. godine jedinstvena osnova premije za putnička vozila, snage motora od 33 do 44 KW povećana je za 18% što je donekle olakšalo poslovanje.

Nestabilnost finansijskog, a posebno bankarskog sektora mogu prouzrokovati probleme u poslovanju Društva, koje može nastati zadržavanjem sredstava Društva uložених u finansijske instrumente kao i depozite kod banaka.

Kao mjera u cilju sprečavanja nastanka štete po Društvo, neophodno je vršiti stalnu analizu i kontinuiranu kontrolu nad uloženim sredstvima uz disperziju ulaganja sredstava tehničkih rezervi i garantnog fonda.

Potencijalni problem može predstavljati i gašenje društava za osiguranje u BiH, što bi dovelo do dodatnih ulaganja sredstava za pokriće neizmirenih obaveza od strane likvidiranih društava, a kroz obaveze Zaštitnog fonda i Biroa ZK u BiH.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

3.1. Prihod od premije ostalih osiguranja

Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se izračunava da bi se obezbjedilo da bi se obuhvatili dijelovi fakturisanih premija koji se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija obračunava se metodom "pro rata temporis" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja.

3.2. Prihod po osnovu kamata

Prihod po osnovu kamata odnose se na obračunate kamate na sredstva deponovana u banci za pokriće 50% garantnog fonda i tehničkih rezervi.

3.3. Rezervisanje sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Rezervisane štete predstavljaju ukupan iznos obaveze koje su, prema razboritoj procjeni napravljenoj na osnovu objektivnih faktora, potrebno da se izvrši plaćanje šteta ostvarenih na dan bilansiranja.

Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete vrše se na osnovu procjene iznosa svake pojedinačne štete osim za štete za koje, na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, a za koje se rezervacija utvrđuje na osnovu prosječno likvidirane štete u odnosnoj vrsti osiguranja.

Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda. Rezervisanje za indirektno troškove obrade šteta izračunava se na osnovu koeficijenta 0.5% uvećanog za odnos između troškova obrade šteta i iznosa likvidiranih šteta sa troškovima obrade, pomnoženog sa zbirom rezervi za prijavljene štete i rezerve za nastale neprijavljene štete.

3.4. Rezervisanja za nastale neprijavljene štete

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete radi se primjenom metode triangulacije razvoja šteta, tj. Chain Ladder metodom. Ova metoda se koristi za obračun rezervacije sredstava za nastale neprijavljene štete na kraju poslovne godine, dok na kraju obračunskog perioda kraćeg od godinu dana ovaj iznos ne može biti manji od iznosa rezervi za nastale neprijavljene štete koji je utvrđen na kraju prethodne godine.

3.5. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

3.6. Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan bilansiranja.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovne transakcije u stranoj valuti i prilikom preračunavanja pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Pod nekretninama, postrojenjima i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećanoj za sve troškove nastale po osnovu dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Dobitak koji nastane prilikom rashodovanja i prodaje osnovnog sredstva iskazuje se neposredno kao vanredni prihod u okviru ostalih prihoda. Gubitak nastao prilikom rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava iskazuje se neposredno kao vanredni rashod u okviru ostalih rashoda.

3.8. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama, koje su određene tako da se 100 podijeli sa brojem godina korisnog vijeka trajanja sredstva. Amortizacija se obračunava na osnovicu koju čini nabavna vrijednost na početku godine kao i na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava stavljenih u upotrebu u toku godine. Osnovna sredstva se amortizuju u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog korisnog vijeka trajanja.

Jednom otpisana osnovna sredstva ne mogu se ponovo otpisivati.

Procjenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primjenjene stope za izvještajni period su sledeće:

<i>Glavne grupe osnovnih sredstava</i>	<i>Korisni vijek (godina)</i>	<i>Stopa (%)</i>
Građevinski objekti	25-77	1.30%-4.00%
Kancelarijski namještaj	8-10	10.00%-12.50%
Automobili	6	15.50%
Kompjuteri i kompjuterska oprema	4	25.00%
Ostala oprema	6	16.60%

3.9 Investicione nekretnine

Nekretnine (zemljište i/ili građevinski objekti) koji se ne koriste za potrebe redovnog poslovanja i obavljanje djelatnosti, već se drže radi ostvarivanja prihoda od izdavanja ili radi uvećanja vrijednosti nekretnina, klasifikuju se kao investicione nekretnine, u skladu sa MRS 40-Investicione nekretnine.

Investicione nekretnine početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti koja se sastoji od nabavne cijene uvećane za sve zavisne troškove nabavke, a umanjene za bilo kakve trgovinske popuste i rabate.

Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se vrednuju po metodi fer vrijednosti i ne podliježu obavezi obračunavanja amortizacije, kao ni utvrđivanja eventualnog obezvrjeđenja.

Fer vrijednost investicionih nekretnina je njihova tržišna vrijednost koja se utvrđuje putem procjene kvalifikovanih procijenitelja, na osnovu cijena sa aktivnog tržišta.

Dobici ili gubici nastali zbog promjene fer vrijednosti investicionih nekretnina priznaju se kao prihod, odnosno rashod perioda u kojem su nastali.

Naknadni troškovi vezani sa investicionim nekretninama, računovodstveno se obuhvataju na način utvrđen za nekretnine, postrojenja i opremu.

3.10. Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju prvobitno se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansa stanja po tržišnoj vrijednosti. Promjene tržišne vrijednosti ovih hartija od vrijednosti se priznaju direktno u kapital kroz bilans stanja u korist nerealizovanog dobitaka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju odnosno na teret nerealizovanog gubitka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju.

3.11. Obezvrjeđenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednost osnovnih sredstava prikazanih u finasijskim izvještajima. Ukoliko postoji indicija da za neko osnovno sredstvo postoji obezvrjeđenje, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finasijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finasijskim izvještajima se smanjuje do iznosa nadoknadive vrijednosti.

Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finasijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacije rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstva prikazanog u finasijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finasijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da u proteklim godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finasijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacije rezerve.

3.12. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se iskazuju po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja.

3.13. Potraživanja za premije

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premije i učešće u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, rukovodstvo procjenjuje iznos ispravke vrijednosti kojim se potraživanje svodi na realnu vrijednost terećenjem ostalih rashoda.

Indirektan otpis potraživanja za premije vrši se na osnovu razvrstavanja potraživanja u sledeće kategorije:

Kategorija potraživanja	Starost potraživanja u danim	% otpisa
Prva kategorija	do 90	5,00
Druga kategorija	91-180	25,00
Treća kategorija	181-270	55,00
Četvrta kategorija	preko 270	100,00

3.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni i na računima kod komercijalnih banaka.

3.15. Izdvojena sredstva za preventivu

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se u visini od 1% iz bruto premije nezgode.

3.16. Porezi i doprinosi

Porez na dobit

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS" broj 94/15), a koji se primjenjuje od 01. januara 2016. godine. Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koja predstavlja iznos dobiti prije oporezivanja korigovanu za usklađivanje prihoda i rashoda, a u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreskim propisima Republike Srpske ne predviđa se mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se omogućava da gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u ukviru rashoda poreza i doprinosa.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" broj 9/05 i 35/05) uvedena je obaveza i regulisan je sistem obračuna i plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji BiH, počev od 01. januara 2006. godine, čime je zamjenjen dotadašnji sistem oporezivanja porezom na promet proizvoda i usluga.

Članom 25. navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Društvo nije u sistemu PDV_a zbog toga što nije dostignut prag propisanog cenzusa za ulazak u sistem.

3.17. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima Republike Srpske, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primjenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenog iznosa u korist odgovarajućeg državnog fonda. Doprinosi se knjiže na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16) članom 132 stav 1. alineja 5. i članom 135. propisano je da poslodavac isplaćuje zaposlenom otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarne nagrade za ostvareni staž kod poslodavca a na osnovu utvrđene visine i načina ostvarivanja utvrđenog kolektivnim ugovorom.

Ukoliko se visina ovih naknada ne utvrdi kolektivnim ugovorom ova oblast će se regulisati Odlukom Vlade Republike Srpske.

3.18. Aktuarske metode

Prilikom formiranja tehničkih rezervi Društvo primjenjuje aktuarske metode i kod obračuna prenosne premije i kod obračuna rezervacije za štete.

Prenosna premija obračunata je u skladu sa Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja prenosnih premija. Obračun prenosne premije urađen je prema vremenu trajanja osiguranja po principu "pro rata temporis" (na osnovu preostalog broja dana trajanja osiguranja), a putem automatske obrade podataka.

Društvo je rezerve za nastale neprijavljene štete obračunalo primjenom metode racija gubitka (EXPECTED LOSS RATIO METHOD).

4. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Centrala Društva je u Bijeljini, ulica Đenerala Draže Mihajlovića 12. Pored centrale djelatnost se obavlja i preko poslovnih jedinica i to: Lopare, Ugljevik, Osmaci, Bratunac, Doboje, Banja Luka, Teslić, Zvornik, Prijedor, Prnjavor, Vlasenica, Istočno Novo Sarajevo, Trebinje, Kotor Varoš, Laktaši, Pale, Gradiška, Sokolac, Istočna Ilidža, Bileća, Modriča i Kozarska Dubica.

5. ZAPOSLENOST

Tokom 2024. godine ljudski potencijali u svojim aktivnostima i djelovanjima bili su usredsređeni na ostvarenje strateških ciljeva Društva, koji su operacionalizovani u izvršenim poslovima i radnim zadacima.

Sa 31.12.2024. godine u Društvu je bilo zaposleno 29 radnika sledeće kvalifikacione strukture:

Kvalifikacija	Broj radnika	Struktura u %
VSS	11	37,94%
SSS	18	62,06%
UKUPNO	29	100,00%

6. OSTVARENA BRUTO PREMIJA OSIGURANJA

Ostvarena premija osiguranja u 2024. godini iznosi 4.245.842,83 KM. Društvo je u 2024. godini zaključilo 23.286 polise osiguranja. Najveće, odnosno dominantno učešće u strukturi portfelja zauzima osiguranje od autoodgovornosti sa 12.376 zaključenih polisa osiguranja i ostvarenom premijom osiguranja u iznosu od 4.186.101,14 KM što čini 98,60% od ukupno ostvarene premije. Prosječna premija po polisi osiguranja AO iznosi 338,24 KM, a prosječna premija po polisi osiguranja nezgode iznosi 5,47 KM

Prikaz broja zaključenih osiguranja i ostvarene premije za 2024 godinu je sledeća:

tarifa	Vrsta osiguranja	2023		
		Broj osiguranja	Ostvarena premija (KM)	Učešće u %
01	Osiguranje nezgode (AN, PUJP)	10.910	59.741,69	1,40
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	12.376	4.186.101,14	98,60
	Ukupno:	23.286	4.245.842,83	100,00

Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka odnosno Odlukom o raspodjeli bruto premije sa maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2024. godinu definisana je raspodjela bruto premije, u kojoj je ispoštovana Odluka o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15,84/18, 75/22, 118/22 i 20/23), tako da se bruto premija kod osiguranja od autoodgovornosti za motorna vozila sastoji od tehničke premije i režijskog dodatka, koji ne može iznositi više od 40% od bruto premije osiguranja. U ostalim vrstama osiguranja (osiguranje nezgode-prateći rizici) premija se raspodjeljuje prema procentima u navedenoj Odluci.

Raspodjela ostvarene bruto premije prikazana je u sledećoj tabeli:

Tarifa	Vrsta osiguranja	Raspodjela bruto premija						
		Bruto premija	Tehnička premija	%	Doprinos za preventivu	%	Režijski dodatak	%
01	Osiguranje nezgode (AN, PUJP)	59.741,69	35.247,60	59	597,42	1	23.896,67	40
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	4.186.101,14	2.547.505,70	60	0,00	0	1.638.595,44	40
	Ukupno:	4.245.842,83	2.582.753,30		597,42		1.662.492,11	

Troškovi sprovođenja osiguranja u 2024. godini su iznosili 1.243.103,69 KM.

U sledećoj tabeli dat je odnos režijskog dodatka i troškova sprovođenja osiguranja:

tarifa	Vrsta osiguranja	Fakturisana premija	Dozvoljeni režijski dodatak	Troškovi sprovođenja osiguranja (TSO)	Udio TSO u režijskom dodatku (%)	Udio TSO u fakturisanjoj premiji(%)
01	Osiguranje nezgode (AN, PUJP)	59.741,69	23.896,67	17.403,45	72,83	29,14
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	4.186.101,14	1.638.595,44	1.225.700,24	74,81	29,28
	Ukupno:	4.245.842,83	1.662.492,11	1.243.103,69	74,78	29,28

7. NAKNADE IZ UGOVORA O OSIGURANJU (ODŠTETNI ZAHTEJEVI)

U 2023. godini prijavljeno je 302 odštetni zahtjev a 27 predmeta su reaktivirana. Ukupno je u 2023 godini likvidirano 322 odštetni zahtjev i to 315 pozitivno riješenih i 7 odbijenih štete. Na dan 31.12.2023. godine rezervisano je 51 odštetni zahtjev.

Ukupno je obračunato 1.126.836,34 KM po osnovu odštetnih zahtjeva koji su u cijelosti izmireni u toku 2023. godine, tako da Društvo na dan 31.12.2023. godine nije imalo obračunatih a neizmirenih obaveza po osnovu odštetnih zahtjeva.

Pregled rezervisanja za nastale prijavljene šteta na dan 31.12.2023. godine dat je u sledećoj tabeli:

Tarifa	Rezervisane nastale prijavljene a neriješene štete		Rezervisane nastale prijavljene a neriješene štete (bez troškova obrade šteta)		Likvidirane štete				Broj odbijenih šteta u u 2024.
	31.12.2023.		31.12.2024.		Od rezervisanih iz prethodne godine		Štete iz 2024.		
	br.	Iznos	br.	Iznos	br.	Iznos	br.	Iznos	
01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9	420,00	0
10	51	346.300,00	52	325.438,86	28	120.552,22	328	1.226.129,51	25
Ukupno:	51	346.300,00	52	325.438,86	28	120.552,22		1.226.549,51	25

Društvo je obračunalo rezerve za štete u skladu sa Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja rezervacija za štete i to kako slijedi:

Vrsta osiguranja	Likvidirane štete	Трошкови обраде	Koeficijent za troškove	Rentne štete	Rezervisane štete nastale prijavljene	IBNR	BRUTO REZERVISANE ŠTETE		
							Prijavljene	IBNR	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8=4x6	9=4x7	10=8+9
Nezgoda (AN,PUJP)	420,00	0,00	1,0050000000	0	0,00	506,44	0,00	508,97	508,97
AO	1.346.681,73	57.454,77	1,0476639559	0	325.438,86	519.743,81	340.950,56	544.516,85	885.467,42
Ukupno:	1.347.101,73	57.454,77							885.976,39

Ukupan iznos rezervisanih šteta na dan 31.12.2024. godine iznosi 885.976,39 KM.

8. FINANSIJSKI REZULTAT

8.1 Poslovni prihodi

Društvo je iskazalo poslovne prihode u iznosu od 4.207.523,50 KM.
Struktura poslovnih prihoda je sledeća:

	2024	2023
2.1.1 Prihod od premije osiguranja	4.132.991,53	3.580.680,95
2.1.2. Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta	0,00	0,00
2.1.3. Prihod od ukidanja rezervisanja	0,00	0,00
2.1.4. Prihodi od subvencija i podsticaja	0,00	9.461,58
2.1.5. Drugi poslovni prihodi	74.531,97	87.686,66
Ukupno	4.207.523,50	3.677.829,19

8.2 Prihod od premije osiguranja

Ostvarena je fakturisana premija za 2023. godinu u iznosu od 3.866.494,61 KM. Po izvršenom obračunu prenosnih premija za 2023 godinu po kome je izvršeno smanjenje prihoda iz fakturisanje premije za 285.813,66 KM, Društvo je utvrdilo visinu prihoda po osnovu premije osiguranja u iznosu od 3.580.680,95 KM na način kako slijedi:

-Prenosna premija iz prethodnog perioda	2.068.205,24
-Fakturisana premija za 2024. godinu	4.245.842,83
Ukupan prihod	6.314.048,07
- Prenosna premija 31.12.2024 godine	2.181.056,15
-Ukupan prihod po osnovu premije osiguranja za 2024. godinu	4.132.991,92

Raspored Premije osiguranja izvršen je u skladu sa Odlukom o maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2024 godinu.

Raspodjela premije osiguranja za 2024. godinu izvršena je na sledeći način:

	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	Ostale vrste osiguranja	Ukupno
-Tehnička premija	2.547.505,70	35.247,60	2.582.753,30
-Preventiva	0,00	597,42	597,42
-Režijski dodatak	1.638.595,44	23.896,67	1.662.492,11
Ukupno	4.186.101,14	59.741,69	4.245.842,83

Društvo je u 2024. godini ostvarilo obuhvat osiguranja preko prodatih polisa osiguranja (zaključenih) po osiguranjima kako slijedi:

	2024	2023
-Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	12.376	12.005
-Ostale vrste osiguranja	10.910	10.430
Ukupno	23.286	22.435

8.3 Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačima "Bosna RE" Sarajevo. Za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost). U 2024. godini nije bilo naknade šteta po osnovu reosiguranja.

8.4 Drugi poslovni prihodi

Drugi poslovni prihodi iskazani su u iznosu od 74.531,97 KM, a struktura prihoda je sledeća:

Drugi poslovni prihodi	2024	2023
-Prihod od zakupa nekretnina	36.000,00	36.000,00
-Ostali prihodi-odobrenje biroa ZK	9.659,47	5.933,28
-Prihod od regresa	18.175,50	44.683,58
-Prihod od zelene karte	5.840,00	1.069,80
-Prihod od otkupa šteta	4.857,00	0,00
Ukupno	74.531,97	87.686,66

8.5 Funkcionalni rashodi

Društvo je ostvarilo rashode za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose u iznosu od 19.956,81 KM sledeće strukture:

Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	2024	2023
Doprinos za preventivu	583,53	556,99
Rashodi za dugoročna rezer.i izravnjenje rizika	0,00	0,00
Doprinos zaštitnom fondu	19.373,28	20.510,02
Ukupno	19.956,81	21.067,01

Obračun doprinosa za preventivu u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka u iznosu od 1% od zaključene premije osiguranja autonezgode.

Na osnovu obračuna Zaštitnog fonda Republike Srpske, Zaštitnog fonda BiH i Biroa ZK BiH utvrđena je visina doprinosa zaštitnom fondu za pokriće izdataka za štete po osnovu nepoznatih i neosiguranih motornih vozila.

8.6 Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja

Društvo je evidentiralo naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja u iznosu od 1.375.301,13 KM

Visina naknade šteta i ostalih naknada neživotnih osiguranja je sledeća:

	2024	2023
Naknada šteta po osnovu osiguranja od obaveznog osiguranja od odgovornosti za motorna vozila	1.404.556,50	1.177.661,84
Rashodi po osnovu premije reosiguranja	123.640,56	99.168,51
Rezervacija za štete	41.173,64	98.470,78
Ukupno	1.569.370,70	1.375.301,13

8.7 Rashodi po osnovu premije reosiguranja

Društvo je iskazalo rashode po osnovu premije reosiguranja u iznosu od 123.640,56 KM za osigurane rizike iznad samopridržaja.

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačem "Bosna RE" Sarajevo, a za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost).

8.8 Troškovi sprovođenja osiguranja

Društvo je knjigovodstveno iskazalo visinu troškova sprovođenja osiguranja u iznosu od 1.243.103,69 KM sledeće strukture:

	(u KM)	
	2024	2023
Troškovi amortizacije	4.912,43	13.487,96
Troškovi rezer.za ispl.nakn.i ben.zaposlenima	2.067,71	0,00
Troškovi materijala, goriva i energije	42.175,76	43.361,54
Troškovi provizija	0,00	0,00
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	311.407,05	168.572,62
Nematerijalni troškovi	136.438,72	119.807,56
Troškovi poreza i doprinosa	28.605,11	26.104,38
Troškovi bruto zarada	650.958,97	642.485,68
Ostali lični rashodi i naknade	66.537,94	49.268,11
Ukupno	1.243.103,69	1.063.087,85

Ostvareni režijski dodatak iz zaključene premije u 2024. godini iznosi 1.662.492,11 KM
Ostvareni odnos troškova sprovođenja osiguranja u visini režijskog dodatka je (1.243.103,69 /

$1.662.492,11) \cdot 100 = 74,78\%$ tako da režijski dodatak pokriva troškove sprovođenja osiguranja.

Visina procenta ostvarenih troškova sprovođenja osiguranja prema ostvarenoj fakturiranoj premiji iznosi $(1.243.103,69 / 4.245.842,83) = 29,28\%$

8.9 Finansijski prihodi

Finansijski prihodi iskazani su u iznosu od 76.749,52 KM a nastali su po osnovu obračuna kamata po ugovorima o depozitima kod poslovnih banaka i kamata po osnovu HOV-a.

(u KM)		
Finansijski prihodi	2024	2023
Prihod od kamata	76.749,52	52.704,56
Pozitivne kursne razlike	0,00	0,00
Ukupno	76.749,52	52.704,56

8.10. Ostali prihodi

Ostvareni ostali prihodi u 2024. godini iznose 124.284,77 KM sa sledećom strukturom:

(u KM)		
Ostali prihodi	2024	2023
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih HOV	32.250,70	32.250,70
Ostali prihodi	92.034,07	12.608,96
Ukupno	124.284,77	44.859,66

8.11 Ostali rashodi

Ostali rashodi iskazani su u iznosu od 29.501,44 KM čine indirektan otpis potraživanja, plaćanja administrativnih taksa i ostali rashodi a struktura je sledeća:

(u KM)		
Ostali rashodi	2023	2023
Rashodi po osnovu otpisa (ispravke) potraživanja	3.227,09	27.980,12
Ostali rashodi	26.274,35	34.187,40
Gubici od osn.rash. I prod.nem.ul.os sr	0,00	18.345,45
Ukupno	29.501,44	80.512,97

8.12 Prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine

	2024	2023
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	0,00	0,00
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	15.000,00	23.185,29

8.13 Ukupan neto rezultat u obračunskom periodu

U obračunskom periodu ostvaren je dobitak u ukupnom iznosu od 1.363.386,67 KM

9. FINANSIJSKI POLOŽAJ

9.1 Nematerijalna ulaganja

Promjene na ostalim nematerijalnim ulaganjima

	Nematerijalna ulaganja
Nabavna vrednost	
Stanje, 1. januara 2024. godine	14.040,00
Direktna povećanja u toku god.	0,00
Prenos na invest. nekretnine	0,00
Rashodovanje i prodaja	0,00
	0,00
Stanje, 31.decembar 2024. god	14.040,00
Ispravka vrednosti	
Stanje, 1. januara 2024. godine	14.040,00
Amortizacija	0,00
Prenos na investic. nekretnine	0,00
Rashodovanje i prodaja	0,00
Stanje, 31.decembar 2024. god	14.040,00
Sadašnja vrijednost	
Stanje, 31.decembar 2024. god	0,00
- 1. januara 2024 godine	0,00

9.2 Nekretnine i oprema

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Invest. nekretnine	Ukupno
Nabavna vrednost					
Stanje, 1. januara 2024. godine	0,00	47.666,66	131.895,47	1.410.778,00	1.590.340,93
Direktna povećanja u toku god.	0,00	2.072,46	2.305,20	0,00	4.377,66
Prenos na investicione nekretnine	0,00	0,00			0,00
Procjena vrijednosti nekretnina	0,00			-15.000,00	-15.000,00
Rashodovanje i prodaja	0,00	0,00	0,00		48.291,21
Stanje, 31. decembar 2024. god	0,00	49.739,12	134.200,67	1.395.778,00	1.579.717,79
Ispravka vrednosti					
Stanje, 1. januara 2024. godine	0,00	4.015,16	114.436,69	0,00	118.451,45
Amortizacija	0,00	644,40	4.268,03	0,00	4.912,43
Prenos na investicione nekretnine					0,00
Procjena vrijednosti nekretnina					0,00
Rashodovanje i prodaja			0,00		0,00
Stanje, 31. decembar 2024. god	0,00	4.659,56	118.704,72	0,00	123.364,28
Sadašnja vrijednost					
Stanje, 31. decembar 2024. god	0,00	45.079,56	15.495,95	1.395.778,00	1.456.353,51
- 1. Januara 2024. Godine	0,00	43.651,50	17.458,78	1.410.778,00	1.471.889,48

9.3 Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani	31.12.2023	31.12.2023
Dugoročni finansijski plasmani	3.750.000,00	3.750.000,00
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	1.316.645,63	1.177.177,63
Ostali dugoročni finansijski plasmani	439.720,01	439.720,01
Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	136.870,34	169.469,73
UKUPNO	5.643.235,98	5.536.367,37

Dugoročni finansijski plasmani

Društvo je uložilo u depozite kod banka sredstva za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda kako slijedi:

Dugoročni depoziti	31.12.2024	31.12.2023
Sredstva za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda		
Banka poštanska štedionica ad	250.000,00	0,00
Pro credit Bank dd	0,00	200.000,00
Sparkasse Bank dd	200.000,00	200.000,00
ATOS bank ad	200.000,00	200.000,00
Addiko Banka ad	200.000,00	200.000,00
MF Banka ad	400.000,00	200.000,00
Nova banka	250.000,00	250.000,00
NLB Banka ad	0,00	250.000,00
Ziraat Banka ad	250.000,00	250.000,00
Naša Banka	250.000,00	250.000,00
	2.000.000,00	2.000.000,00
Sredstva za pokriće tehničkih rezervi		
Banka poštanska štedionica ad	200.000,00	0,00
Pro credit Bank dd	250.000,00	350.000,00
ASA banka dd	150.000,00	0,00
Nova Banka ad	0,00	150.000,00
MF Banka ad	150.000,00	150.000,00
Ziraat Banka ad	150.000,00	350.000,00
ATOS bank ad	100.000,00	0,00
ATOS bank ad	750.000,00	750.000,00
	1.750.000,00	1.750.000,00
UKUPNO	3.750.000,00	3.750.000,00

Dugoročni finansijski plasmani u zemlji su depoziti oročeni iz slobodnih novčanih sredstava u poslovnim bankama za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda, što je prikazano u narednom pregledu:

Naziv banke	Datum oročenja	Broj mjeseci	Datum dospjeća	Broj ugovora	Iznos (u KM)	Kam. stopa
Sredstva za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda:						
Atos banka ad Banja Luka	20.12.2023	36	20.12.2026.	567-151-55703776-83	200.000,00	3,00
MF banka ad Banja Luka	26.07.2021.	48	26.07.2025.	2-101-21-08712	200.000,00	1,70
Sparkasse Bank dd BiH	30.07.2021.	60	30.07.2026.	44395	200.000,00	1,20
Addiko Bank ad Banja Luka	19.07.2021.	48	19.07.2025.	19711706	200.000,00	1,00
MF banka ad Banja Luka	20.08.2024	36	20.08.2027	2-101-24-08892	200.000,00	3,50
Naša banka ad Banja Luka	29.05.2023.	36	29.05.2026.	05-5-251-368/23	250.000,00	2,50
Banka Poštanska štedionica	18.06.2024	25	18.07.2026	2024/20	250.000,00	2,40
Zirat banka ad	16.06.2022.	36	17.06.2025.	1863415570191146	250.000,00	3,50
Nova banka ad Banja Luka	29.05.2023.	36	29.05.2026.	1003183021	250.000,00	1,70

Naziv banke	Datum oročenja	Broj mjeseci	Datum dospjeća	Broj ugovora	Iznos (u KM)	Kam. stopa
Sredstva za pokriće tehničkih rezervi:						
Banka Poštanska štedionica	21.07.2022.	37	21.08.2025.	DP2022/26	200.000,00	1,60
ZiratBank dd Sarajevo	11.05.2022.	36	09.05.2025.	1863415570187945	150.000,00	0,55
Atos banka ad Banja Luka	26.10.2023.	36	26.10.2026.	56715155703771960	100.000,00	3,00
ProCredit bank dd Sarajevo	15.06.2022.	36	15.06.2025.	1478/22	250.000,00	1,10
MF banka ad Banja Luka	18.01.2024	48	11.01.2028.	2-101-2400584	150.000,00	2,10
ASA banka BH DD	03.02.2023.	36	03.02.2026.	1344045570064776	150.000,00	1,50
Atos banka ad Banja Luka	29.06.2023.		Fleksi dep.	5671515570363133	750.000,00	1,10
UKUPNO					1.750.000,00	

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju čine ulaganja u obveznice lokalne oznake RSRS-O-K, RSRS-O-H, RSRS-O-I, RSRS-O-J, RSRS-O-M, RSRS-O-P, RSRS-O-R, RSRS-O-S, RSBD-053-RS. Vrijednost i broj akcija iskazani su u sledećoj tabeli:

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	31.12.2024	31.12.2023
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	1.316.645,63	1.177.177,63
Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	136.870,34	169.469,73
UKUPNO	1.453.515,97	1.346.647,36

Vrednovanje HOV na dan 31.12.2024. godine iskazano je u sledećoj tabeli:

Oznaka HOV	Količina	Cijena	Koeficijent	Vrijednost KM
RSRS-O-H	36.000	0,989900	0,20	7.127,31
RSRS-O-I	64.221	0,969900	0,30	18.686,38
RSRS-O-J	63.480	0,969900	0,50	30.784,63
RSRS-O-K	1.057.557	0,969700	0,50	512.756,51
RSRS-O-M	206.569	0,979800	0,80	161.917,04
RSRS-O-P	158.000	0,970000	1,00	153.260,00
RSRS-O-R	167.000	0,899000	1,00	150.133,00
RSRS-O-S	228.208	0,739900	1,00	168.851,10
RSBD-053-RS	250	1.000,00	1,00	250.000,00
UKUPNO:				1.453.515,97

Ostali dugoročni finansijski plasmani

Ostali dugoročni finansijski plasmani	31.12.2024	31.12.2023.
Rezervni fond Biroa ZK Sarajevo	400.000,00	400.000,00
Fond za naknadu šteta Biroa ZK Sarajevo	39.720,01	39.720,01
UKUPNO	439.720,01	439.720,01

9.4 Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji

	31.12.2024	31.12.2023
Zalihe obrazaca stroge evidencije	0,00	0,00

9.5 Dati avansi za zalihe i usluge

	31.12.2024	31.12.2023
Dati avansi za zalihe i usluge	532,35	64,35

9.6 Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja, učešća u naknadi šteta i ostali kupci

Struktura potraživanja za premiju osiguranja

	31.12.2024	31.12.2023
Potraživanje za premiju obaveznog osiguranja	6.211,55	11.406,23
- Ispravka vrijednosti potraživanja za premiju	73,60	2.457,27
	6.137,95	8.948,96

Ispravka potraživanja izvršena je za dospelu premiju osiguranja indirektnom metodom .

Ostali kupci i ostala potraživanja

	31.12.2024	31.12.2023.
Potraživanja po osnovu izdatih zelenih kartona	8,00	16,00
Potraživanja po osnovu zakupa	0,00	74.000,00
Ostala potraživanja	2.984,78	1.256,07
Potr.po osnovu učešća u naknadi šteta	0,00	0,00
- Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja	0,00	-74.000,00
UKUPNO	2.992,78	1.272,07

Potraživanja iz specifičnih poslova

	31.12.2024	31.12.2023
Potraživanja po osnovu regresa	127.821,36	136.596,53
Potraživanja iz specifičnih poslova		
-Ispravka vrijednosti potraživanjapo osnovu prava na regres	-84.411,36	-84.837,36
UKUPNO	43.410,00	51.759,17

Druga potraživanja

	31.12.2024	31.12.2023
Potraživanja za kamate i dividendu	2.422,00	1.327,16
Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00
Potraživanja po osnovu pretplaćenih ostalih poreza i doprinosa	12,17	12,17
Ostala potraživanja	40,00	40,00
-Ispravka vrijednosti potraživanja	0,00	0,00
UKUPNO	2474,17	1.379,33

Potraživanja za kamate odnose se na potraživanja po osnovu kamata obračunatih na sredstva fonda za naknadu šteta Biroa ZK u BiH.

9.7 Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i ekvivalenti gotovine	31.12.2024	31.12.2023
Poslovni računi u domaćoj valuti	2.137.104,67	1.734.332,34
Blagajna	209,63	459,68
Devizni račun	155,02	10.448,54
UKUPNO	2.137.469,32	1.745.240,56

9.8 Aktivna vremenska razgraničenja

	31.12.2024	31.12.2023
Razgraničeni unaprijed plaćeni troškovi	0,00	0,00
Razgraničeni troškovi provizija pribave	0,00	0,00
Razgraničeni troškovi zarada pribave	264.192,07	228.975,54
UKUPNO	264.192,07	228.975,54

9.9 Kapital

Upisani i uplaćeni osnovni kapitala Društva iznosi: 4.420.000,00KM (slovima: četirimilionačetirstodvadesethiljadakonvertibilnihmaraka).

Učešće u kapitalu po osnivačima iznosi:

- 1) Miodrag Stojanović..... 2.210.000,00 KM ili 50%.
- 2) Rado Gavrić..... 2.210.000,00 KM ili 50%.

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31.12.2024. godine iznosi 1.000,00 Konvertivilnih maraka.

	31.12.2023	31.12.2023
Akcijski kapital	4.420.000,00	4.420.000,00
Nerealizovani dobiti po osnovu fin.sred.raspolož.za prodaju	136.870,34	169.469,73
Gubitak tekuće godine	0,00	0,00
Zakonske rezerve	349.111,31	294.709,64
Neraspodjeljen dobitak predhodne godine	668,25	1.036,43
Neraspodjeljen dobitak tekuće godine	1.363.386,67	1.088.033,49
Ukupno	6.270.036,57	5.973.249,29

Neraspodjeljena dobit utvrđena na dan 31.12.2024 iznosi 1.363.386,67 KM

Po odluci Skupštine akcionara broj 1152/24 od 16.05.2024 godine o raspodjeli ostvarene neto dobiti iz poslovanja 2023. godine, dio dobiti u iznosu od 54.401,67 KM raspoređen je u zakonske rezerve, iznos od 1.033.631,82 KM je neraspoređen. Skupština akcionara usvojila je odluku broj 1153/24 o odobravanju isplate dividende akcionarima u iznosu od 1.034.000,00 KM. Datum početka isplate dividende u novcu određen je datum 05.06.2024. godine odnosno kao dan presjeka, a dividenda će biti isplaćena do kraja 2024. godine

9.10 Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja za izravnanje rizika formiraju se za sve vrste neživotnih osiguranja i predstavljaju dugoročno rezervisanje. Ove rezerve se ne formiraju za štete koje su nastale, već se njima nivelišu buduća odstupanja od prosječnog rezultata. Rezerve za izravnanje rizika ne predstavljaju jasnu obavezu iz ugovora o osiguranju i nisu predviđene po MSFI-4.

Primjena MRS 19 vezana je za četiri kategorije primanja(kratkoročna primanja, primanja po prestanku zaposlenja, ostala dugoročna primanja i otpremnine).

Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16) članom 132 stav 1. alineja 5. i članom 135. propisano je da poslodavac isplaćuje zaposlenom otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarne nagrade za ostvareni staž kod poslodavca a na osnovu utvrđene visine i načina ostvarivanja utvrđenog kolektivnim ugovorom.

Ukoliko se visina ovih naknada ne utvrdi kolektivnim ugovorom ova oblast će se regulisati Odlukom Vlade Republike Srpske.

Društvo je izvršilo rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju u skladu sa MRS 19.u iznosu od 18.070,12 KM

9.11 Kratkoročne obaveze

Obaveze za premiju i specifične obaveze

	31.12.2024	31.12.2023
Obaveze premiju reosiguranja u zemlji	0,00	0,00
Ostale obaveze za premiju pro rata	201,12	161,95
Ostale specifične obaveze	0,00	0,00
Ukupno	201,12	161,95

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

	31.12.2024	31.12.2023
Obaveze za neto zarade	35.104,99	35.638,63
Obaveze za porez na zarade	1.834,14	1.549,39
Obaveze za doprinose na zarade	16.452,37	16.509,52
Ukupno	53.391,50	53.697,54

Obaveze po osnovu zarada na dan 31.12.2024 godine odnosi se na obračunate obaveze za neto zarade, poreze i doprinose za mjesec decembar 2024 godine.

Druge obaveze iz poslovanja

	31.12.2024	31.12.2023
Primljeni avansi	4.701,92	2.568,58
Naknade po ugovoru o djelu i ugovoru o dopunskom radu	11.001,19	8.727,74
Dobavljači- povezana lica	15.599,11	3.766,29
Dobavljači	3.077,01	6.301,01
Ostale obaveze	8.370,63	7.577,42
Ukupno	42.749,86	28.941,04

Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze

	31.12.2024	31.12.2023
Obaveze za poreze i doprinose i druge kratkoročne obaveze	17.084,56	17.219,90
Obaveze za porez iz rezultata	84.238,48	40.205,66
Ukupno	101.323,04	57.425,56

9.12 Prenosna premija

Struktura prenosne premije

Vrsta osiguranja	Prenosna premija na dan 31.12.2024	Prenosna premija na dan 31.12.2023
Osiguranja nezgode	30.019,44	28.630,32
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	2.151.036,71	2.039.574,92
<i>Ukupno neživotna osiguranja</i>	2.181.056,15	2.068.205,24

Obračun prenosne premije izvršen je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama (Sl.gl. RS 116/06)-vremensko razgraničenje premije osiguranja (pro rata temporis)
Primjenom Pravilnika o tehničkim rezervama utvrđen je iznos u visini od 2.181.056,15 KM i za cjelokupan iznos izvršeno je rezervisanje premije u tekućoj godini.

9.13 Rezervisane štete neživotnih osiguranja

Vrsta osiguranja	Broj šteta	Nastale prijavljene štete bez rentnih šteta	Rentne štete	Nastale neprijavljene štete	Rezervisanje za indirektnu troškove obrade šteta	Ukupno u KM
Osiguranje od autoodgovornosti	52	325.438,86	0,00	519.743,81	40.284,75	885.467,42
Autonezgoda	0	0,00	0,00	506,44	2,53	508,97
UKUPNO		325.438,86	0,00	520.250,25	40.287,28	885.976,39

10. Adekvatnost kapitala i margina solventnosti

	31.12.2024	31.12.2023
Osnovni kapital	4.420.000,00	4.420.000,00
Rezerve (zakonske i statutarne)	349.111,31	294.709,64
Neraspoređena dobit ranijih godina	668,25	1.036,43
Preneseni gubitak i gubitak tekuće godine	0,00	0,00
Otkupljene vlastite akcije	0,00	0,00
Nematerijalna ulaganja	0,00	0,00
Bazični kapital	4.769.779,56	4.715.746,07
Učesnički udio	0,00	0,00
Nelikvidna sredstva	400.000,00	400.000,00
Raspoloživi kapital	4.369.779,56	4.315.746,07
Margina solventnosti	764.251,71	695.969,03
Garantni fond prema margini solventnosti 1/3	254.750,57	231.989,68
Garantni fond prema člana 53. stav 1. Zakona	4.000.000,00	4.000.000,00

Za vrste osiguranja kojima se Društvo bavi garantni fond ne sme biti manji od 4.000.000,00 KM. Raspoloživi kapital Društva u obračunskom periodu zadovoljava minimalno propisani iznos garantnog fonda.

11. TEHNIČKE REZERVE

Struktura tehničkih rezervi iskazana je u narednoj tabeli:

	2024	2023
Prenosna premija	2.181.056,15	2.068.205,24
Rezervisane štete	885.976,39	844.802,75
Fond preventive		
Rezerve za izravnanje rizika		
Ukupno	3.067.032,54	2.913.007,99

Sredstva tehničkih rezervi društvo je uložilo u sledeće oblike imovine:

Red. broj	Vrsta ulaganja	Dozvoljeni %	2023		2023	
			Iznos KM	Ostvareni %	Iznos KM	Ostvareni %
1	Hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske	Bez ograničenja	1.453.515,97	47,40	1.346.647,36	46,23
2	Ulaganje u oročene depozite do 50% , u jednu banku do 20%	maks.50%	1.000.000,00	32,60	1.000.000,00	34,33
3	Sredstva na računima društva za osiguranje	do 10%	306.703,25	10,00	291.300,00	10,00
4	Razgraničeni troš.pribave do 10% u skladu sa odlukom Agencije					
5.	Nekretnine i dr.prava na nekretninama	Do 40%, a ujednu nekretninu odn.više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20%	306.813,32	10,00	275.060,63	9,44
	УКУПНО		3.067.032,54	100,00	2.913.007,99	100,00

12. POKAZATELJI POSLOVANJA

Red. broj	POKAZATELJ		Koeficijent 31.12.2024	Koeficijent 31.12.2023
1	Racio šteta	Nastale osigurane štete / zarađena premija	0,3260	0,3046
2	Racio troškova	TSO/ zarađena premija	0,2928	0,2750
3	Kombinovani racio	Racio šteta + racio troškova	0,6188	0,5796
4	Racio ekonomičnosti	Troškovi provođenja osiguranje/ ukupna premija	03173	0,2750
5	Koeficijent brze likvidnosti	Gotovina + gotovinski ekvivalenti/ kratkoročne obaveze	0,6540	0,5710
6	Koeficijent tekuće likvidnosti	Kratkoročna imovina / kratkoročne obaveze	0,7518	0,6667
7	Koeficijent finansijske stabilnosti	Stalna imovina/ kapital + dugoročne obaveze	1,1291	1,1733
8	Koeficijent rentabilnosti	Neto dobit/ ukupan prihod	0,3093	0,2885
9	Povrat na vlastiti kapital-ROE	Neto rezultat/ ukupan kapital	0,2175	0,1822
10	Povrat na ukupnu imovinu-ROA	Neto rezultat/ ukupna aktiva	0,1427	0,1203

13. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

13.1 Povezana lica

	Naziv pravnog/fizičkog lica	Osnov povezanosti	% učešća u osnovnom kapitalu
	Akcionari Društva		
1.	Miodrag Stojanović	Akcionar Društva	50% učešća ili 1710 akcija
2.	Rado Gavrić	Akcionar Društva	50% učešća ili 1710 akcija
	Upravni odbor		
3.	Miodrag Stojanović	predsjednik UO Društva	
4.	Ljubiša Dikić	član UO Društva od 19.04.2019	
5.	Radmila Radmilović	član UO Društva od 19.04.2019	
	Ključno rukovodeće osoblje		
6.	Generalni direktor Društva		
	Strana predstavlja entitet koji je kontrolisan		
7.	SAS doo Priboj, Lopare	kontrolisan od strane akcionara Društva Rado Gavrić i Miodrag Stojanović	

13.2 Transakcije sa povezanim licima

BILANS USPJEHA

Prihodi

Povezano lice	2024	2023
SAS doo Priboj	188.495,17	90.511,26
	188.495,17	90.511,26

Rashodi

Povezano lice	2024	2023
SAS doo Priboj	201.748,29	47.551,18
Slavica Stojanović	13.400,00	13.200,00
	215.148,29	60.751,18

Neto prihodi/rashodi	(26.653,12)	(29.760,08)
----------------------	--------------------	--------------------

BILANS STANJA

Bilans stanja - aktiva	2024	2023
Potraživanja premija AO		
SAS doo Priboj	0,00	0,00
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova i dati avans		
SAS doo Priboj	0,00	0,00
Potraživanja po osnovu zakupa		
SAS doo Priboj	0,00	74.000,00
Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu zakupa		
SAS doo Priboj	0,00	-74.000,00
Ukupna aktiva	0,00	0,00

Bilans stanja - pasiva	2024	2023
Obaveze prema dobavljačima	15.599,10	4.766,28
SAS doo Priboj	15.599,10	3.766,28
Slavica Stojanović	0,00	1.000,00
Ukupna pasiva	15.599,10	4.766,28
Neto aktiva/pasiva	(15.599,10)	(4.766,28)

14. DONACIJE

Društvo u izvještajnom periodu nije vršilo isplate za donacije.

15. OTKUP VLASTITIH AKCIJA

U toku 2024. godine nije vršen otkup vlastitih akcija.

16. DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSIRANJA

Nakon dana bilansiranja, odnosno poslije 31.12.2024. godine nije bilo događaja koji bi mogli značajno da utiču na iskazani rezultat poslovanja u 2024. godini.

17. PROCJENA OČEKIVANOG BUDUĆEG RAZVOJA

Društvo je u posmatranoj 2024. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat. U skladu sa godišnjim, kao i dugoročnim finansijskim planom poslovanja, utvrđenim od strane nadležnog organa, očekuje se dalji rast premije osiguranja u osiguranju od autoodgovornosti i ostvarivanju pozitivnog finansijskog rezultata.

U cilju daljeg razvoja Društva planira se ulaganje u proširivanje prodajne mreže, kao i usklađivanje već postojećih sa zahjevima tržišta i klijenata, kako postojećih tako i potencijalnih.

Dalji razvoj i ulaganja očekuju se i u stručnom i kadrovskom osposobljavanju zaposlenih, i organizacionoj strukturi.

18. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Društvo u posmatranom periodu nije imalo značajnih aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem u smislu *MRS 38*.

19. POSLOVNI SEGMENTI

Društvo nema poslovnih segmenata u smislu *MRS 14*.

20. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Finansijski instrumenti predstavljaju predmet trgovanja na finansijskom tržištu. Najznačajniji i najrazvijeniji oblik finansijskih instrumenata su hartije od vrijednosti.

Hartije od vrijednosti koje se nalaze na finansijskom tržištu, a sa kojima Društvo raspolaže, su obveznice RS za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, lokalne oznake RSRS-O-K, RSRS-O-H, RSRS-O-I, RSRS-O-J, RSRS-O-M, RSRS-O-P, RSRS-O-R, RSRS-O-S i RSBD-053-RS.

Obveznice emitenata kojima Društvo raspolaže su raspoložive za prodaju i sve promjene vrijednosti se efektuju preko bilansa stanja u skladu sa *MRS 39*. U 2024. godini naplaćeni su dospjeli kuponi u iznosu od 142.782,70 KM. Ostvareni prihod po osnovu naplate dospjelih kupona iznosi 32.250,70 KM.

Vrijednost navedenih obveznica je na datum bilansa iznosila 1.453.515,97 KM.

21. CILJEVI I POLITIKE DRUŠTVA U VEZI SA UPRAVLJANJEM RIZICIMA I ZAŠTITA OD RIZIKA

Kroz proces poslovanja Društva obezbjeđuje se stalno praćenje i identifikovanje svih rizika i njihovo mjerenje kako bi se preventivno i pravovremeno izloženost Društva prema istim svela na najniži nivo kojim se ne ugrožava poslovanje i imovina Društva.

Društvo je usvajanjem internih akata i strogim pridržavanjem obaveza koje proističu iz istih nastojala obezbijediti zaštitu od rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju, a kao najvažniji mogu se izdvojiti:

- Procedura odobravanja zajmova iz sredstava za pokriće tehničkih rezervi,
- Pravilnik o procjeni vrijednosti nekretnina za pokriće tehničkih rezervi,
- Strategija za upravljanje rizicima ulaganja,
- Politika za upravljanje rizicima ulaganja,
- Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja.

22. IZLOŽENOST RIZICIMA

Djelatnost osiguranja je povezana sa velikim brojem različitih vrsta rizika koji su stalno prisutni i koji se mogu realizovati sa različitim intezitetom. Kod društava za osiguranje postoji rizik koji društvo preuzme po osnovu ugovora o osiguranju od svojih klijenata i rizik koji proističe samim poslovanjem društva.

U svom poslovanju društvo je izloženo mnogim rizicima kao što su: tržišni rizik, kreditni rizik, rezidualni rizik, operativni rizik, pravni rizik, rizik likvidnosti, rizik koncentracije, sistemski rizik i rizik stečaja.

Tržišni rizici su rizici koji mogu dovesti do gubitka ili negativnih promjena u finansijskoj situaciji Društva, direktno ili indirektno, usled kretanja cijena na tržištu, odnosno pod tržišnim rizicima se podrazumjeva opasnost da će prinos ulaganja opasti zbog dejstva tržišnih faktora koji su nezavisni od datog ulaganja i obuhvataju: rizik kamatne stope, kursni rizik, cjenovni rizik, rizik neisplate dividende, rizik cijene nekretnina, rizik inflacije i rizik reinvestiranja.

Kreditni rizik predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata na ulaganja usled neizvršenja obaveza (u potpunosti ili djelimično) izdavaoca hartija od vrijednosti, zajmoprimaca, banaka i drugih dužnika prema Društvu nastalih na osnovu ulaganja sredstava.

Rezidualni rizik predstavlja rizik da tehnike ublažavanja kreditnog rizika budu manje efikasne nego što je očekivano, odnosno da njihovo korištenje nedovoljno utiče na umanjenje svih rizika ulaganja kojima je Društvo izloženo.

Operativni rizik predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata po osnovu ulaganja usled namjernih i nenamjernih propusta i pogrešnih odluka ili koraka u radu menadžmenta, zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, kao i usled nastupanja nepredviđenih eksternih događaja.

Pravni rizik predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata na prinos ulaganja usled promjene pravnih propisa od strane zakonodavnih, odnosno regulatornih organa.

Rizik likvidnosti predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata u slučaju da se određeni oblik ulaganja neće moći pretvoriti u novac ili se neće pretvoriti u novac po odgovarajućoj cijeni, ako se ukaže hitna potreba za likvidnošću Društva.

Rizik koncentracije predstavlja rizik nastanka negativnih efekata zbog izloženosti Društva po osnovu ulaganja prema istom ili sličnom faktoru rizika ili vrsti rizika, kao što je izloženost prema vrsti imovine, privrednim granama, geografskom područjima, jednom licu ili grupi povezanih lica i slično, a koji imaju značajan potencijal za nastanak gubitka.

Sistemski rizik predstavlja rizik koji će negativno uticati na ulaganja usled promjene na cjelokupnom finansijskom tržištu (npr. promjena kamatnih stopa, cijena finansijskih instrumenata, pojava opšte recesije, prirodnih katastrofa i dr.).

Rizik stečaja predstavlja rizik smanjenja ili potpunog gubitka vrijednosti ulaganja zbog stečajnog postupka nad dužnikom.

23. POLITIKA SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA

U cilju pravilnog upravljanja rizicima i zaštite portfelja osiguranja od mogućnosti pojave velikih šteta, koje bi mogle da ugroze likvidnost i solventnost, Društvo je prenijelo dio rizika na reosiguravače.

Dva akta poslovne politike Društva kojima se regulišu pitanja iz oblasti reosiguranja su:

- Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja i
- Odluka o tabeli maksimalnog samoprdržaja za 2024. godinu

U 2024. godini Društvo je imalo sklopljene ugovore o reosiguranju, i to:

- Ugovor o reosiguranju zelene karte BiH, posredstvom Biroa ZK u BiH (ugovor o reosiguranju viška štete – excess of loss)
- Ugovor o reosiguranju domaće autoodgovornosti za 2024. godinu sa reosiguravačem "Bosna RE" d.d. Sarajevo (ugovor o reosiguranju viška štete – excess of loss)

Društvo je zaključilo ugovor o reosiguranju zelene karte za svaku nastalu štetu koja je veća od iznosa od 200.000,00 EUR-a (391.166,00 KM) po događaju, posredstvom Biroa zelene karte u BiH. Rashodi po osnovu premije reosiguranja zelene karte iznose 70.711,03 KM. U 2024. godini nije bilo šteta po ovom Ugovoru.

Društvo je sa "Bosna RE" d.d. Sarajevo zaključilo ugovor o reosiguranju domaće autoodgovornosti za svaku nastalu štetu koja je veća od iznosa od 100.000,00 EUR-a (195.583,00 KM) po događaju, sa limitom pokrića od 1.127.100,00 EUR-a (2.204.415,99 KM) preko 100.000,00 EUR-a. Rashodi po osnovu premije reosiguranja domaće AO iznosili su 52.929,53 KM. U 2024. godini naplaćeni iznos po štetama na osnovu ovog ugovora nije bilo.

24. PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo i nije obavezno da usvoji Kodeks korporativnog upravljanja u skladu sa članom 309. Zakona o privrednim društvima.

25. SPISAK USLOVA I TARIFA

Redni broj	Vrsta osiguranja	Vrsta akta	Naziv akta	Datum usvajanja
1	01	uslovi	Uslovi za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima	06.08.2016.god
2	01	tarifa	Tarifa premija za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima	06.08.2016.god
3	01	uslovi	Uslovi za osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	27.04.2021. god
4	01	tarifa	Tarifa premije za osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)	27.04.2021. god
5	10	uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima	18.09.2018. god
6	10	uslovi	Odluka o izmjenama i dopunama Uslova za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima	24.08.2022. god
7	10	tarifa	Tarifa premije za obavezno osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima	18.09.2018. god
8	10	tarifa	Odluka o izmjenama i dopunama Tarife premije za obavezno osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima	24.08.2022. god
9	10	tarifa	Odluka o izmjenama i dopunama Tarife premije za obavezno osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima	06.12.2022 god
10	10	tarifa	Tarifa premije za obavezno osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima	10.07.2023. god
11	11	uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima i putnicima	06.08.2016.god
12	11	tarifa	Tarifa premije za osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima i putnicima	06.08.2016.god
13	12	uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede ili narušavanje zdravlja	06.08.2016.god
14	12	tarifa	Tarifa premije za osiguranje vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede ili narušavanje zdravlja	06.08.2016.god


Direktorijalno društvo za osiguranje
Nikola Gavrić, dipl. prav.